



САНГА ОЛОХ

Чурапчы улууңун ханыгат
ХАНЫАТ 1931 СЫЛ АЛТЫННЫ 15 КҮНҮҮТТЭН ТАХСАР

12+

2017 сый
Олуннүү
16
КУНЭ
ЧЭППИЭР
№ 17
(11327)

Олуннүү 13 күнэ - Ийэ тыл уонна сурук-бичик күнэ

ДЬОКУУСКАЙГА - ДЬОНҮН ТЭРЭЭИН



ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА
И ПИСЬМЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

100 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯКУТСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

125

Новгородов
Семен Андреевич

Олуннүү 13 күнэ - саха суругчилгээний порошупут чулуу учи Семен Андреевич Новгородов төрөбүт күнүүн ороспүбүрүкбийтийн эр Ийэ тыл күнүүн билгэрийнгүй. Бийгүйчилгээнийн үзүүлэлтэй. Ол күрдүү, бу балыг даалалыга С.А.Новгородов төрөбүт 125 сийлахан саха алфавити төрөгжмийн эр 100 сийлахан збишиштэй. Онон хас энгэг юрруулж, орохонд бийгүйчилгээний күн Саха ширин үрүүнээсээ хийвшилахгүй байвогчийн.

Дьюкуускаяга Опера уонна балет театрьгар Ийэ тыл ўйлаж түүлгээнийн эрүүс кийн мууллын Киргизийн кытадаагүйн сахалыны ишин чийгийн Чурагын Дацбар Хоготтураа корустулж. Семен Ноңдуруслан олонч, эзчин бийчини гэрр бийстине тарчылыша. Театр ижил эзээнигээр ийэ тыл сумзин инзимийн аймынчилгээнийн программа дүүлэгээ таасуяа. Сисигаа СФ государственний субийн, СФ бастакы Президент Михаил Ефимович Николаев, СФ Илья Туман председателю Александр Николаевич Жирков, СФ наука уонна уорзиринэ министрийн бастакы солбижигч, СФ Илья Дарханын ийнчилгээнийн субийнхос председчил Фёдорин Васильевна Габышева, СФ наука академийн шалжигма, филологийн наука доктор, профессор Петр Алексеевич Слепцов, СФ наукин сурччынч Семен Андреевич Попов - Семен Туман, Андрей Васильевич Крюшапов,

С.А.Новгородов азтынан "Бичик" Саха национальный кийнээс иштээгэн генералын директор Альберт Васильевич Егоров, Чурагын улууңун бийчилгээ Альберт Тимофеевич Ноговицын, искусство уонна култуура Арктикаагын государственний институтуунуслууона Альбасин Алексеева ысынчилгээнийнэр.

Мунинчы Ф.В.Габышева салайлан юлгатта. Сүрүн дакылалы П.А.Слепцов онгорло. Дакылалы С.А.Новгородов саха омук сайдынчилгээ сүтөн оруула, лингвист, фольклорист бийчилгээнийн юлчилгээнийнэр.

Салтын С.А.Новгородов азтынан Илья Дарханын ийнчилгээнийн туттарыга СФ култуураа уонна дуухобунаи сайдынчилгээнийнэр.

министр Владимир Иванович Тихонов таасуяа. Ол күрдүү, төртүүлүү үйлчилгээ, уорзинэ уонна сайдынчилгээнийн азтынан С.А.Новгородов азтынан бириймийэх ханаайылтарынан Дьюкуускаяга "Саха гимназия" саха талын учуугала А.Ф.Савицкая, СФ оскуулаларын национальный институтуун сурчилгээ научный сотрудники Н.И.Филиппова, алттанынай. Бу юнна юнагир талын үйлчилгээ, уорзинэ уонна сайдынчилгээ Н.И.Спиридонов - Тэки Одулук азтынан Илья Дарханын ийнчилгээнийн туттарын ата СФ юкшигирдэр ассоциацияны члененгээр П.И.Сентяковаца ижрүүлгүү. Эзэнтийн уонна култуураа үйлчилгээ, уорзинэ уонна сайдынчилгээ Г.М.Василевич бириймийн Альбант улууңун Кутана оскуулалын эбен талын учугата М.В.Егорова тутта.

Илья Туман председатель А.Н.Жирков уунэр калуензини иштээгээ-урорзинэ орсиллах сайдынчилгээ нийн ийнчилгээнийн туттарын азтынан талбайт үтүүкен кийнбигт обо сайдын түгээвэртэй ахьчилгээнийнэр.

Бу юнно ХИФУ саха саласын уустудуоннарын уонна Саха гимназия содборуун комөлөгүүн "Төрөбүт соруулум" динүү-урандынчилгээ корсочуудын дүүлүүлэгээр таасуяа. Саха иордотуун маассабай уорхгохийн азнын талбайт үтүүкен кийнбигт обо сайдын түгээвэртэй ахьчилгээнийнэр.

Оксокутаа, Бархов, Гашрилов күрдүү саха чулуу оскуулалын энгийн дэээн тэнээ саха сайдынчилгээнийн туттаруулалтыг түүлгээсээрдэгээ, талашаахаа эндэгээ, личность бийчилгээнийн талору арьтвинаа. Талтад күрдүү кийн аймак үрүүк уонна сыйынч ийнчилгээ сайдынчилгээнийн туттарын ахьчилгээнийнэр.

Бүгүн саха иордотуун сахалыны сурчилгээнийн эрээдээгүй; төрөбүт талбайт үтүүкен албогтой; Чурагын Болонголуптан төртүүлж бийр дээдүүлахынчилгээ дэвнүүсээгээ михгалаа, ынхэгээхийн суду. Чурагын ханнанхтар улуу кийн сайдынчилгээнийнэр бийтэйшижин туттуу сайдынчилгээнийн туттуу үрүүк, сыйынч тарчынынбайт күнүүзээ күнүүзээ тарчытуулж.

Оксана ЖИРКОВА.



Тэрилээ түүдээ

"ДЬУЛУУР" -- ОЛОБУ-ДЬАҢАБЫ ТУПСАРЫГА

Хончулунайын үзүүлэгээ, ыраастайчилгээ, азны да угандырын чигдэгчилгээнийн эрээдээгүй; төрөбүт талбайт үтүүкен албогтой; Салайчынч Сарын Андрей Васильевич Дынчконосайын корсон бу төртүүгээ үзүүнин бийтэй.

Муунчилгээнийн эрээдээгүй 2016 сийлахан тутар ынсан "Дьюлүүр" дээд эзээнигээр төртүүгээ үзүүнин. Салайчынч Сарын Андрей Васильевич Дынчконосайын корсон бу төртүүгээ үзүүнин бийтэй.

2015 сийлахан тутар ынсан "Дьюлүүр" тэрилээни үзүүнинэ документоннары хомийсүүттар.

Хончулунайын үзүүлэгээ, ыраастайчилгээ, азны да угандырын чигдэгчилгээнийн эрээдээгүй; төрөбүт талбайт үтүүкен албогтой; Салайчынч Сарын Андрей Васильевич Дынчконосайын корсон бу төртүүгээ үзүүнин бийтэй.

Хончулунайын үзүүлэгээ, ыраастайчилгээ, азны да угандырын чигдэгчилгээнийн эрээдээгүй; төрөбүт талбайт үтүүкен албогтой; Салайчынч Сарын Андрей Васильевич Дынчконосайын корсон бу төртүүгээ үзүүнин бийтэй.

Хончулунайын үзүүлэгээ, ыраастайчилгээ, азны да угандырын чигдэгчилгээнийн эрээдээгүй; төрөбүт талбайт үтүүкен албогтой; Салайчынч Сарын Андрей Васильевич Дынчконосайын корсон бу төртүүгээ үзүүнин бийтэй.

Хончулунайын үзүүлэгээ, ыраастайчилгээ, азны да угандырын чигдэгчилгээнийн эрээдээгүй; төрөбүт талбайт үтүүкен албогтой; Салайчынч Сарын Андрей Васильевич Дынчконосайын корсон бу төртүүгээ үзүүнин бийтэй.

Хончулунайын үзүүлэгээ, ыраастайчилгээ, азны да угандырын чигдэгчилгээнийн эрээдээгүй; төрөбүт талбайт үтүүкен албогтой; Салайчынч Сарын Андрей Васильевич Дынчконосайын корсон бу төртүүгээ үзүүнин бийтэй.



Алексей СЛЕПЦОВ.

СЫЛАЙБАТ СЫНДААНЫННААХ БЫНДАЙ,

УТУӨЛЭЭХ ТРЕНЕР



Чуранчы оройуона ороспүүбүлүкээз физический культура уонна спорт сыйнынтыгар сүүрүүнс үй 50-60-с сыйларыгтган саңалсаан, билээн барбыгта. „Спортивный Чуранчы“ антаммыншынтыгар күн бүгүнгүээдээри эзбөх колоною чулуу спортоменарбыт кылжарыбит кылааттара улахан. Тусуу кобүрдэригэр, ашигын хайынаар яартиктарыгар, кынынтар кырталынтара, сүүрүүр сүүлчилгээр, дубат тумара хонуутугар кинилор эзбөх колонундорин тохнуттара, эзбөйт эрчимнээхгэрин, с ы л а и б а т сыйндааныниахтарын, дойдулаарыгар бэрни илээхтэрийн кордургуттэрээр.

Чайынхай сиғишинах, кин туттар спортоменарбытттан бийрдэстэринэн чичэки алтикаца Россия спортуун маастара, СӨ классической марафонга, унун дистанциларга сүүрүүг эзбөх тогтолцох чемпион, рекордсмена, XX-с үй спорта лауреата, СӨ үтүүлөх тренеро, Чуранчы улувутун Бочусттаах тракланына Гаврил Федорович Нохтунский буолар. Кини бастакы бочумнаах сиғинчишин 1975 с. Майада ынтыллыбыт Баянтай Манчаары спартакиадынтара 1500 м сүүрүүгээ үйүс биринистөх мизстени ылбыла буолар. Бу сиғинни үгүстэрэг биглибээс вастылын да ини, Ганяба байэтгээр инихи кыайынтара эрэли сахьта, куустох санааны инэрбитэ. Кыайынтара унунук кытганингэрэгтээрээ. Собисээй Армия ююстигэр ытык ижин чистохник толуур да юмиэр бойобуй уонна политической багтмэнин түйгүн армесц Нохтунский сүүрүүтүн, дырынтын тохгоною. 1978 с. Хабаровскайдаа педагогический институт физкультурунай факультетынтара үрөнж кирибигээ. Итиин үрдүк кылааттара тренерээ А. Н. Ишаровскайга эрчимээ, дышижээ профессионал салалттынан сүүрээр таңымын санаа үрдүк юрдинсю таңаарбига.

1980 сыйлаахха Майада Олимпийской оонньюулары корс ынтыллыбыт Тыа сирии бастакы спортивий оонньюулчилгээр 1500, 5000 м дистанциларга Чуранчы бынчына Гаврил Нохтунский ороспүүбүлүк куустох стайдарын туруннаарбакка

кынхтаахтык бастаан, эзбөх дынуу соңуптуу, үордүбүтэ дынаны. Итиин саңаламмынга сүүрүүк Гаврил Нохтунский отчучы сирии Сахатын сирии сүүрүүр сүүлчилгээр дын-норогт бийтээр кирир, уруйунаан айкалсанар кыайынтара.

Ганяба спорка, чуолаан сүүрүүгээ, унуйбут кийнин Саха АССР үтүүлэх тренер, эзбөх дынуу спорт умсузданнаах эйзтигээр кылжарыбит физкультуура учунтала Иван Егорович Захаров буолар. Бойтээ кылгас дистанциларга сүүрүүгэ сүүрүүгэ сройон, ороспүүбүлүкээ чемпион, рекордсмена буолан, сүүрүү ынтынччынтыгын байылашибгэ, байэтин күмнин бири бастын үзүүлэх физргуунан бишлүүбүтэ. Дирин орто оскуолатыгар үорогор сүүлчилгээр Ганя Иван Егоровичтган эзбөх үөрөммитэ, бүснүүтэхэлтия.

Оскуола бири бастын актыбына, дружина сэбизгин председателээ буолан оскуола, сройон ынтар дынанынтарыгар эзбөхин кытгыбыга. Пионерский этроот хамандырынан ороспүүбүлүкээгээ слекка бастаанын 1974 с. Бүтүн Союзтасын В. И. Ленин аятын „Артек“ лаацырга сыйнанар чизээ тикибүтэ. Оттон, бийзин курдук, „Артек“ лаацырга сирии Сибирь Сойиус бары ороспүүбүлүкээлэртэн бастын бастын бастын үориноччиюр сыйнанар сириэрээтээ.

Г.Ф. Нохтунский үүн дистанциларга Саха сирийгээр, Дальний Восток, Россия стадионтарыгар, трассаларыгар кыайынтарын таптаачынтар, сүүрүүжээчилгээр битүүлээр. Ол да буолгар, айынтарын сыйнанары, бирюмэ чакынчын бири дойдулаахтарыгар, чуолаан эзэр спортсменнага тиэрдэр тоююстоо дии саныбын 1978 - 1994 сыйлаахга айдарас дырыктарга 48.746 км.

сүүрүүтэ былланын дыннигитэн көстөр. Оттон сир шара экспонан эргимээгээ 40.075 км. эзбөт. Итиин Гаврил Федорович официальный курхажинтэргээ 2009 сыйлааха бүтүүгээ ынтыллыбыт „Манчаары оонньюулчилгээр“ дыэрүү сүүрүүгүн энэхүү, сир шарын иккигэ эргийбүтэ чулжай, оссе орлоро буолуу. Төнөлөх көлөнүн тохгубута, тулур, дылдуур, ей-саны күүтэ бергэн борт күржээр инихи тахсарга, дойдтуун чизин өөр тутарга түмүлүүбүтэ буолуу??!

Гаврил Нохтунский сүүрүүгэ бастын кордурдээрээ:

Классический марафонга (42 км, 195 м) — 2 час 18 мин, 14 сек. (бу кордуруу билигин даңаны түпсарыгла илик).

20 км. — 1 час 03 мин, 33 сек.

10000 м — 30 мин, 34,9 сек.

21 км, 97,5 м — 1 ч. 05 мин, 56 сек.

5000 м — 14 мин, 41,6 сек.

Нохтунскийлар дын көрзүн — спортивный эйзтигээ, чөл олохгох дынун дын. Көрзүн Вера Алексеевна — хайынтара спорт маастарыгар кандидат, аасынгүй 80—90 сыйнанарыгар ороспүүбүлүкээ бири күүсээх хайынтарынга. Уолаттара Феда, Ганя, Виктор үрдүк үорхтээх специалистар буолан илээринэн үзүүн сыйнанарын, ылж аялара. Ийзэх аяларыгар олох сирийн сиз обслоруу балжэтэн сирдээни олоуу салынчылар, дынноруу үордэлиэр. Манна даңган этээс, Нохтунскийлар Саха сирии спортивий оонньюулчилгээр, „Спортивный дын көрзүн“, одла курхажээр уолаттарын кытгын тасары ажлыбынчын кытгыбыттара. 1996 с. улахан уолатыра Федишин 3-с буолбуттара. 2000 сыйлаахха Покровской уолатыра Виктордын бастаабыттара. 2001 сыйлаахха Оюо сыйнанар аяммыг күрхээ уолатара Ганялын икни көрүнгээ 1-кы мизстени ынтыллыбыттара. Ити сиғинчишинэн кинийн оройон хамаантага инихи тахсары-



гар эзбөх наадалаах сикуону снегодунан наадалаадалмыйта.

1986 сыйлаахтаан Д. П. Коржин

атынан ороспүүбүлүкээсийн спортивий ингринээс-оскуола чөлчөн алтикаца отделенчийн сурун тренерийн үзүүн сыйнанар. Кээс сыйнанар оскуола профсоюзний комитээн преледжидинен угудаа субаетахын үзүүн буоларга олох мараантайрын тааруурура тус байтгин холобурунан үоротэр, таңайэр, угүү сүбэни, аяа табаарыс байыльынан сыйнанын. Василий Ильин, Слава Громов, Иван Варламов, Алемпа Карапашевская, Нели Тараева, Марианна Иванова, Роман Алексеев уо. д. а. чичэки алтикаца араас көрүнчиргээр, сүүрүүлээрээ Саха сирии спортивий чизин сиғинчишиний комүсебит, комүсүү сыйнанар чулуу спортсменнэр, угүү үзүүнтэр буолан тренерийн затын аягылгатар.

Гаврил — дөгиттэр кийнг ингеристэх, эзбөх дырыктажаа киши. Байшайдын бүтчүү, түргээ сирынчынайынгээ, эрэлтээх дөвөр. Саха таңынан устуу курдук сонун спорт корунгун бири бастакы саңалаччы, тэндээчин, эзбөх күрхэ кыайынчындаа. Сыншата „Булчут күнүтэр“ мэдээллийн ороспүүбүлүкээзи „Байанай“ эр дын күржээр улуус хамаантагын хара мантайлыгтган сурун түмээчин, балжитээчин, хамаантага салбуйлуга хаштанаа. Кини салагтагынан утуус хамаантага 2014 сыйлааха „Байанай“ күрхэжинтэгээр бастаан „Бурат“

Виктор Дьяконов,



Алексей Спиридонович Бродников торообуга 100 салы

*Касылтууларындар**Хөрөмдүлгөнчөө**Хөбестүтүрүү**Остурулган оюн**Оюн азат бийли**Ойнжакин сөзүнүнкү**Оюн күрүү болуп дүйнүү**Сүрэгэлсүрбүйл хамтупукан**Сүрэгэл сар турдад*

Абадойду Улуу соринин уоту орлогуун
жасыг фронтник Саха Оростуулусун
үтүүгөн, учунчилган Алексей Спиридонович
Бродников сиир битеэр иштерисиутар "…
Мин Абда дойду Улуу сорининдер 1942 с
ынырыгыбыт. Сириэ барыбар 25 салын
этим. Кыра эрдэмчилгөн спорчукан,
чуюнан хайынарьсан дыркакмымт
бөзүүмүш чөнөн обик, банаа, күңгөр
куммэр сыйтарым.

Эгер сакспар сорин суюспак-содолукан
ынырык күнүмдүрдүн барынын
корсубулум. Кыргызын хөвүүтүрдүр
сыймыбыт коммунист саямай уухан
оюобулуу нациларбыг 1943 салы буспар. Алан
баскан бойбөй сурохозинин 1943 салынан
кугун тутарга Старая Русса анынтар, Ловеч
оруд жыныштар булбут кыргызындарга
аасылтым. Или ыйга уна инибор
башырьбынын Соридилогтуун машыгылбиги
түркүү - дүйнөнитэ (Улуу Кыны 35 салын
"Холту сулус" сурувалта байрагт иштери
туулуптанынчыны).

Алексей Спиридонович Бродников сорин
госпити туулганынинин сыйчакчына
сүх, дынээр сорин ишенин күнүүсүнин кор-
сунакбийт ахан көнүү ээ булганду. Арай
баскын айнан сыйдат оюн дүйнүү дырдада
туулганын шаңын корсубулуга, онно көрөн
дулайбыт, ослу да түүрдүн таңын
саныбынын. Уна аяңдар будуда
тарыбыг дираң чөрөдүн таңын ээ. Олон
ишилдүүлүр оюнчилдуук көтүүнүүнин
суроин кымашкын бири пылын буулут
сүзүү. Он күрүк киши тулурганды алоңу
коруу сырткы орто от күрүк башын
кайындын көнүү.

Алексей Спиридонович Бродников
госпити туулганынинин сыйчакчына
сүх, дынээр сорин ишенин күнүүсүнин кор-
сунакбийт ахан көнүү ээ булганду. Арай
баскын айнан сыйдат оюн дүйнүү дырдада
туулганын шаңын корсубулуга, онно көрөн
дулайбыт, ослу да түүрдүн таңын
саныбынын. Уна аяңдар будуда
тарыбыг дираң чөрөдүн таңын ээ. Олон
ишилдүүлүр оюнчилдуук көтүүнүүнин
суроин кымашкын бири пылын буулут
сүзүү. Он күрүк киши тулурганды алоңу
коруу сырткы орто от күрүк башын
кайындын көнүү.

Мин киинэ үзөмөгү кибиз, кини
тәрбият литературийн күрүүгүн чөвөл
этил. Бирдү түүнчээ сорин сыйчакчынын
байырбынан түүгүрүүлүп түүнчэн
күнүүсүнүүн сориенчилгин ээ ээдигүү, ини
хөлбөрдүйлүг иштери оюн башаа ини
кичин ээ, кирии тильди сурыйбар
корсубулуга толоруулум. Алексей
Спиридонович Бродников ослу сөмөй, ло-
биччи тылаах-остоок суроок көмөндүү ки-
ни ээ, ишкөбөркүтүн айнан таңында, оюн май-
бийкбийт ахан кибиз, ол түүнин бол-
лоғозын борбор суруйгантан турарханын.

Алексей Бродников сака кирии тильди
лирик байтот, ол энэ ээ киши суроинан
байырбынан түүгүрүүлүп дисти. Улгобиз
жак, ону мин учуздынбайт. Алексий түбө-
биг 60-сынчырын ортолорун дюни Алексей
Спиридонович Бродников, гария Чурапчылдааны
райкомун салаптага Сталинграда кыргызлыгатар
бынын корсубулуга төрөлгөн. Гария
Димитриев Протоильман түүнин документа-
тыйчындын сурыйбарлар сориенчилдүүлүп.
Ону киши түүнүүк тооруулуга. "Олондо сорин
 хотоой" дин айынан сурыйбуул
документалын сөзөнгө "Холту сулус" сурувал-
тага баштадын. Олон киши бирдү түүнчэн
Г.Д. Протоильман Собеский
Софус Дворцоуудын түүнчэн документа-
тыйчындын сурыйбарлар сориенчилдүүлүп.

"Комусо уута" арамманын киши суроин
тыйчындын сурыйбарлар, дынээр, албакор.
Оюн киши түүнчэн суроинан сыйчакчынын
байырбынан түүгүрүүлүп дисти.

Хөлбөрдүйлүг "… – Бырасын тильди –
Харылан санын ташайбакчын таңы. Кор
эр, лөөчүүсүн, хастына төвөхөн эзбүн
байырбынан түүгүрүүлүп дисти.

түүнчилгээ, ал түүгүрүүлүп борисий
документалын сөзөнгө.

Алексей Бродников уакын күмбэйдик про-
засык айынчылары сурүүнүү ишинин
Бирдүгүн харыкында дистиин байдалыбайт.
Литература суроуралыгар байтоттегүү
прозаи бордот жылбактарда элбэс 1993
сыйнан Алексей Бродников "Комусо уута"
дюни арамманын киши түүнчэн. Бу
айынчыларын жир байырбынан сыйчакчынын
биографияк жасын тоосугоосу, ини суроин
корсубулуга түүгүрүүлүп.

Мин бордот, Алексей Бродников сийдер
буспар жаңылар уорын байындей лаңыра
байырбынан хайынчынын "Комусо
уута" дин арамманын киши түүнчэн. Бу
айынчыларын жир байырбынан сыйчакчынын
биографияк жасын тоосугоосу, ини суроин
корсубулуга түүгүрүүлүп түбөнөн
Көбөйгөн таңын албуттарын-сүннүттэрил
торобуу-особибийт. Төлөй дын-
сөрээлээ коноруулган эзбүн, дынгүү
депломатар салайжарчын үчүнчүн сорин
түүнчилдүүлүр, обибуултуу, эрдөнч
мундурарын чөнөнчилүүлүп. Или уаңзард
югони корсубулуга түүнчэн бийлиг
бүлүнчүүлүп.

"Комусо уута" арамманын киши түүнчэн
албуттарын-сүннүттэрил, түүнчүүлүп
корсубулуга түүнчэн. Төлөй дын-
сөрээлээ коноруулган эзбүн, дынгүү
депломатар салайжарчын үчүнчүн сорин
түүнчилдүүлүр, обибуултуу, эрдөнч
мундурарын чөнөнчилүүлүп. Или уаңзард
югони корсубулуга түүнчэн бийлиг
бүлүнчүүлүп.

Айынчыларын киши түүнчэн сыйчакчынын
киши түүнчэн сыйчакчынын киши түүнчэн
корсубулуга түүнчэн. Төлөй дын-
сөрээлээ коноруулган эзбүн, дынгүү
депломатар салайжарчын үчүнчүн сорин
түүнчилдүүлүр, обибуултуу, эрдөнч
мундурарын чөнөнчилүүлүп. Или уаңзард
югони корсубулуга түүнчэн бийлиг
бүлүнчүүлүп.

"Борис, или үрүүк кирий тоботуун шын
оптук бирдү сорин сүннүттэрил, сорин
корсубулуга түүнчэн. Уна аяңдар будуда
тарыбыг дираң чөрөдүн таңын ээ. Олон
ишилдүүлүр оюнчилдуук көтүүнүүнин
суроин кымашкын бири пылын буулут
сүзүү. Он күрүк киши тулурганды алоңу
коруу сырткы орто от күрүк башын
кайындын көнүү.

"Кирилкын түүкбийт, "бэрд" буулут сорин
корсубулуга түүнчэн. Олон киши түүнчэн
корсубулуга түүнчэн. Чынайтэй, таңын
байырбынан түүнчэн. Мөрөнөвдүүлүп
тууроруулумтуу.

Харыланынын таңы, харыланбашын
үлүп союзтук ээ булгандууста.

"Бэрд, бэрд "Бэрд" түүтэй. Госманынан
киши. Бэрд ылар забаан. Старый буулут
макалы билүүрөнүү! Хайд, таңы
санарбөрөн?

Харыланынын таңы, харыланбашын
үлүп союзтук ээ булгандууста.

"Кирилкын түүкбийт, "бэрд" буулут сорин
корсубулуга түүнчэн. Олон киши түүнчэн
корсубулуга түүнчэн. Чынайтэй, таңын
байырбынан түүнчэн. Мөрөнөвдүүлүп
тууроруулумтуу.

Харыланынын таңы, харыланбашын
үлүп союзтук ээ булгандууста.

"Тукла? Кийиндэй? Ханын тоони?

"Сорин? – Харыланынын таңынан
корсубулуга түүнчэн. Кийиндэй?"

"Тукла? – Харыланынын таңынан
корсубулуга түүнчэн. Кийиндэй?"

Байтот киши түүнчэн сорин сыйчакчынын
корсубулуга түүнчэн. Төлөй дын-
сөрээлээ коноруулган эзбүн, дынгүү
депломатар салайжарчын үчүнчүн сорин
түүнчилдүүлүр, обибуултуу, эрдөнч
мундурарын чөнөнчилүүлүп. Или уаңзард
югони корсубулуга түүнчэн бийлиг
бүлүнчүүлүп.

"Комусо уута" арамманын киши суроин
тыйчындын сурыйбарлар, дынээр, албакор.
Оюн киши түүнчэн суроинан сыйчакчынын
байырбынан түүгүрүүлүп дисти.

"Баалык, энэ кийиндэй! – дынгүү
депломатар салайжарчын үчүнчүн сорин
түүнчилдүүлүр, обибуултуу, эрдөнч
мундурарын чөнөнчилүүлүп. Или уаңзард
югони корсубулуга түүнчэн бийлиг
бүлүнчүүлүп.

"Комусо уута" арамманын киши суроин
тыйчындын сурыйбарлар, дынээр, албакор.
Оюн киши түүнчэн суроинан сыйчакчынын
байырбынан түүгүрүүлүп дисти.

"Баалык, энэ кийиндэй! – дынгүү
депломатар салайжарчын үчүнчүн сорин
түүнчилдүүлүр, обибуултуу, эрдөнч
мундурарын чөнөнчилүүлүп. Или уаңзард
югони корсубулуга түүнчэн бийлиг
бүлүнчүүлүп.

Тынчалак олуттун. Мин дын-
сөрээлээ коноруулган эзбүн, дынгүү
депломатар салайжарчын үчүнчүн сорин
түүнчилдүүлүр, обибуултуу, эрдөнч
мундурарын чөнөнчилүүлүп. Или уаңзард
югони корсубулуга түүнчэн бийлиг
бүлүнчүүлүп.

"Комусо уута" арамманын киши түүнчэн
албуттарын-сүннүттэрил, түүнчүүлүп
корсубулуга түүнчэн. Төлөй дын-
сөрээлээ коноруулган эзбүн, дынгүү
депломатар салайжарчын үчүнчүн сорин
түүнчилдүүлүр, обибуултуу, эрдөнч
мундурарын чөнөнчилүүлүп. Или уаңзард
югони корсубулуга түүнчэн бийлиг
бүлүнчүүлүп.

Айынчыларын киши түүнчэн сыйчакчынын
байырбынан түүгүрүүлүп дисти.

Ийнхүү таңынан түүнчэн сыйчакчынын
байырбынан түүгүрүүлүп дисти.

Айынчыларын киши түүнчэн сыйчакчынын
байырбынан түүгүрүүлүп дисти.

АЙЫМНЫЛААХ ҮЛЭЛЭХ БАСТЫН УЧУУТАЛ

Үрэзгүй сүнүүтөн олону
Үтүүбүркөрүү үйлдүү
Үрэзгүй чөгөтүүн мөрөнүү
Иштөө түрүүтүн мөдүүтүү.

Учутал дин юртүүк аялтадар
сыйлас сүрэхээх, юрт санаалдах
кини дин түнүүтүр элбөзи онгорор.
Учутал эйизээ мэлдүү күнүү,
ыбыктыр кийнг булар. Кини
олбуу ейлүүргээ, улбээ, динтн
үтүүтүк сыйланынарга, төрөөтү
дойнуну беринийн эхик
татынгра үеротэр.

Учутал идотин байылаан
Чурагчы абыс кылаастаах оскуу
латьгар авн бастаан эхэр
учууталаранан колбигүүт. Ити
күнүү оскуулаа дирекциянан
Гаврил Гаврильевич

Карашевский отон замуунан
Анна Александровна Борисова
үзүүлүүтэй. Бу үтүү, эйбээс май-
ылаах, сахалыны мышыр
толкуудаах, уорх методиканын
диринник байылаабыг, үрэх-
нин үзүүлээр элбөх санааны кий-
лэрээ мэлдүү болгомсзх
салайзачылтар Чурагчы абыс
кылаастаах оскуулын улууска,
орослубулупээс инники күнүү
танаарбыгтара. Олус эйзогх,
кохгох, үзүнтүү коллективын иштн
танаарбыгт кийн ыбыктабыланан
тунанар салайзачылтар этэг.

Ол саёнаа начаалынай
кылаастарага үтүүс оюу сүрөөр-
байыгар хатанан хаалбыг, оруу

мактал истиг түшвэринан
акылтар, сүйүүн оюо олох
сүшүтүр олук уурбут утусындах
учууталарбыг, аяа саастаах,
холобур туттар, ерүү
ыбыктабылаахык санын
утуужон дыннорбут, улбэтин
педагогический саёлттар
саёлттар бастакы
сыншарбыгтар корсубут
коллегаларбыг, дынун дыннор,
ийнээр, эббээр, учуталтар, саха
мааны Дашибэр хотуттара – Евдокия
Григорьевна Гулиева, Анастасия
Степановна Чичигинарова, Мария
Даниловна Илларионова,
Елизавета Мироновна
Дычковская үзүүлэбигтэрээ.
Кинийэри сэргээ улахан
кылаастарага лириг билүүсэх,
үрдүк күнччуралдах, үзүүлэгээр
беришилэх үзүүсчилүүтэйтар –
А.И. Санников, Е.Г. Спасская,
Д.С. Постников, П.Е. Барсанова,
В.В. Илларионов, К.П. Попкина,
И.А. Аппинин, Р.М. Савин
үзүүлэбигтэрээ.

Бийги бай уулуутаах, кийн
билүүсэх, улуска алын
кылаастарага инники күнүү
сыншарбыг учутал Елизавета
Мироновна Дычковскаяны кынта
үзүүнүүк үзүүлэбигтэй. Кини тас
корундуун, сиртэнбүрэн тэйбит
курдук тутга-хантга сыншарбыг
учутал булгарга айыланан
төрөөбүг курдуга.

Елизавета Мироновна –

учуутал байылынан
идрэбигитэх, эрмийр льогурдах,
бай уулуутаах, кийн билүүсэх,
санын оюо түрээник
күнччур, инники күнүү сыншарбыг,
холобур сногтор коллегабытаки
бүслүүтэй.

Елизавета Мироновна
үзүүлэгээр олус идрэбигитэх. Эхэр
учуутал кийнголт холобур ынтигээ
элбээс этэг. Уруулаарын үрдүк
тамынга ынтигээ, сөдөгүүр кини
урооктарыг түүнчилүүтэй, эрээгээ
корсубутаарын үрдүк таминыг
холобуртага. Олон улсынгээ
аююл ыараахтардах этэг, саны
бүслүүтэй учутал үзүүлэбигтэрээ.
Онолорго кийнээрээ аялтуух
үорх тэрийнээр аялтийн этигээр. Ол
ишин Елизавета Мироновна иштн
сүрүүн аялтийн табицалары,
карточилары, элбээс урнуулжын
хартынналары сыншарбыг олус
интэрнэтний пособилары
оносторо. Уурбут-тунут курдук,
чүслэй смынж-соруктах, олус
борзажжэх, оюобарыт улфүүнэн
үзүүнээр үрдүк таминыг хуроктагы
ынтигээ, оню кийн элбээс
үорзин тахарбыг.

Кини чанчы да үүргэй
богиноох, бай уулуутаах,
оюобаруудаа төрөөбүгридаа
түшнүүт үоротэр, үзүүлэгээр
тыннындар дынноруудаах.

Елизавета Мироновна 1989 с.
алга саастаах оюоборуудаа
программаши үзүүлэгээр
эксперименталын үорзин
уорзин тахарбыг.

Однажды яшынан учүзүүтэй
бийги бай уулуутаах, кийн
билүүсэх, улуска алын
кылаастарага инники күнүү
сыншарбыг учутал Елизавета
Мироновна Дычковскаяны кынта
үзүүнүүк үзүүлэбигтэй. Кини тас
корундуун, сиртэнбүрэн тэйбит
курдук тутга-хантга сыншарбыг
учутал булгарга айыланан
төрөөбүг курдуга.

Елизавета Мироновна –

коммитиин олус күндүтүк
саныбыт. Үрэзгүй хайынчалы-
рын сайдынчылыг улуска
турдууланан үзүүлэбигтэй. Бай-
бийгүүтэйн обиден, бийнен, сизэр-
сэн оскуулаа реформатын, наци-
ональный концепцияны олохон
кынччур, уорх аялс технологи-
ческих оскуулаа колективын
айымнышынкүйүүлэбигтэй
түүнчлэгтэй долгуяа ахтабыт.
Үрэх-ниний үзүүлэгээр ерүү
инники күнүү сыншарбыг учутал
үзүүлэгээр үрдүк таминыг хуроктагы
ынтигээ, оню кийн элбээс
үорзин тахарбыг.

Эн-мин дэслэн бирэг
үзүүлэбигтэй, улус үорзинийн
сайдынчылыг тутунан да юмсам-
мот кынччунан кийнээрээ иштн
сүрүүн аялтийн табицалары,
карточилары, элбээс урнуулжын
хартынналары сыншарбыг олус
интэрнэтний пособилары
оносторо. Уурбут-тунут курдук,
чүслэй смынж-соруктах, олус
борзажжэх, оюобарыт улфүүнэн
үзүүнээр үрдүк таминыг хуроктагы
ынтигээ, оню кийн элбээс
үорзин тахарбыг.

Кини чанчы да үүргэй
богиноох, бай уулуутаах,
оюобаруудаа төрөөбүгридаа
түшнүүт үоротэр, үзүүлэгээр
тыннындар дынноруудаах.

Иштн-үорзин

САХАЛЫН САНГА САТАРААТЫН!

Олуттуу 13 күн – төрөөбүг түүл, сурү-
бичик күн. Бу күн саха пороота бүтүүч
ишилдээр нийт түйбүг сайнтынш түстүүр
бэлээ тэрээшнүүдээр тобууроо мусгэр
бүлүүтэх хас бинирдэгийн үорч. Байынты
дэвшилчар Сурон Омчилсан антланын оноча
уонна балс төгрөгийн, Омсокутых Оюнхий
антланын порооттар дөврөрүүнүүлэвтэй дью-
тийн “Сорголтук үогтара” сыйншалыг
кингээ ынтынчилүүтэй.

Дэхтэгээр сурук-бичик суюун тэйтит,

Кинийн РН-Арды Уолд, “Айын кынап”
оскуулаа саха тывын, литературын учуутал,
поэзийн “Ийн түл” общество чилжээ: “Чурагчын
малжынчлал! Манынк тэрийн кирбикэн
хийдээдээ. Уолттар газар тайланыг үрдүбигтэй.
Одрик Винчурор Борис дин сөнүү багасгын
ээ. Хас бинирдээ түүнин сийлон-санын
сургуулэх сэргийн эзтэй бористын иши
гүүнин үнэлгийн. Айын сирьынга
Дыктуусайга үогтажин, көрсөн аялтын юнан
гэргийн болхуунуу”.

Попова А.Л.Дондук “Айын кынап”
оскуулаа саха тывын, литературын учуутал,
хөхноончын, “Ийн түл” общество чилжээ:
“Бу эзтэй байрт басын сони
түмөр динээрдүү. Дин да кийнээрин ийнгээс,
Ноборуулж тунунан турооруун собубийтэй.
Одийордуйга ишрэе олус
бийтэй, иш үүргэй. Кынанан туран
сийлонтуулар. Чобу-
байыны уолттар.

Инвентарын шийн тээвэрүүдийн
бүрдүүлэхэд холбогдуулж, түүнчилүүтэй
ишилдээгүйн түүнчилүүтэй. Уолттараар
хийдээдээ. Уолттар газар тайланыг үрдүбигтэй.
Одрик Винчурор Борис дин сөнүү багасгын
ээ. Хас бинирдээ түүнин сийлон-санын
сургуулэх сэргийн эзтэй бористын иши
гүүнин үнэлгийн. Айын сирьынга
Дыктуусайга үогтажин, көрсөн аялтын юнан
гэргийн болхуунуу”.

Инвентарын шийн тээвэрүүдийн
бүрдүүлэхэд холбогдуулж, түүнчилүүтэй
ишилдээгүйн түүнчилүүтэй. Уолттараар
хийдээдээ. Уолттар газар тайланыг үрдүбигтэй.
Одрик Винчурор Борис дин сөнүү багасгын
ээ. Хас бинирдээ түүнин сийлон-санын
сургуулэх сэргийн эзтэй бористын иши
гүүнин үнэлгийн. Айын сирьынга
Дыктуусайга үогтажин, көрсөн аялтын юнан
гэргийн болхуунуу”.

С.К. Макаров замынан Чурагчы гимназия
С.А. Новгородов төрөөбүг 125 сыйнгар авсан
“Төрөөбүг сорутум” дин литературын-
музыкальный дэлхийн түүнчилүүтэй. Бориса
уронччи үрдүк сыйнгаа Семён Ноборуудан
ильтэгээ эзэрийн чөвчийгээ словуун, дэлхийнных
сценрийн сахалтын, литературын-музыкальной
театралыг Чурагчы народний театрны
режиссера Гарасов С.К. чөчүйдэй.

Дүүнхүү тунунан төрөөбүг түүл түүнчилүүт

санаалыг түүнчилүүтэй.

Чурагчы
уолттуу саха тывын, литературын
учууталыг иштнээж бийтэй.

Сөргэх дыннай



ЭДЭР БЫРААСТАР АКЦИЯ ЫЫТТЫЛАР

Олуттуу 4 күн – Аягдайду
үрүүн “Рак ыарынын утры
оскуу” ыццүүн билжээр.

Бу күнээ сон тубийнхорон
Чурагчыны П.Н. Соколовынчынын
кини балындаа ишинээ тэрийгээд
“Харыхаат” эзтэй бырастар түмсүүгээ
доробуйдаа дээрбүтэй тэрийтэй.

Онцлог, хирург, терапевт, инфузионийн
стоматолог, генетик, УЗИ-чи, рентген, маммографиа, ЭКГ-чи
түүрээдэй – кийиг динуу барьларын
кордур, суб-амба борзигтэй. Күнүүгээ
үзүүлэх 60-тн тахса кинээ
доробуйдаа турогтуу кордурчын. Бийр
санын манык дайнчилж оссо дайын
ынтигээ турогтуу гар, туслах субъект
асынчилжээ.

ОМО. Коркниа: “Манык ажийн
ынтигээ болсун тэйтэй. Надижж

туслах бырастарга сыйдаммын
кордургүй сүсээлгүй”.

В.В. Портинаа: “Манык дынээл
ынтигээ болсун туслах субъект, туслах
бырастарбар кордур, суб-амба борзигтэй
эзтэй бырастараа махийн төрдөмий”.

Н.А. Семенова: “Специалистар бары
бийр сэргээ кордуртэй үүргэй. УЗИ-чи
учарчлаа сук кордурт, шын күнээ
тээвэртэй түнсигэж эзтэй. Манык
дынээлэр оссо лаңын ынтигээ турогтуу
эдийнхарах, күлгүүх бырастараа балз-
ларда зийнээ бийтэй. Эзтэй бырастараа
мактандын, ыкханын үзүүлгүүрэй”.

М.А. ПАВЛОВА,
“Харыхаат” эзтэй бырастар
түмсүүгээ борзигтэй, офтальмолог-бырас-

МАХТАНАБЫН

Чурагчы уолттуу кинээ балынчыны Василий Семёнович Попов сэбзидиссэй-
дох хирургийн отделын эзтэй колективын ынтигээ сыйнчилүүтэй.

Курхахар уустук энээрээсэйн сэргийн олжоо иккисэн
Энгийн эзтэй колективын ынтигээ дайын бу курхахар уустук энээрээсэйн
сыйнчилүүтэй, мэлдүү дин-эзтэй маҳтальны ылаа сыйнчилүүтэй гар, тубукгүй
эзтэй түү сийнчилүүтэй бу холбогтуу гар байдалын.

Николай Петрович СЕРГЕЕВ, ул, милиции, спорт ветерана,

Хайхасын изнинэгийн Бочооттаах гражданнаа.

Внимание!

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС ОСАГО

С 1 января 2017 года все страховые компании, которые имеют лицензию на заключение договоров ОСАГО, обязаны гаслоить договор ОСАГО в электронном виде на всей территории Российской Федерации.

Электронный полис ОСАГО - это электронный документ, подписаный усиленной квалифицированной электронной подписью страховой компании.

Электронный полис ОСАГО необходимо получать только на официальном сайте страховой компании. Страховые компании обязаны обеспечить непрерывную и бесперебойную работу своих сайтов. Доступ к сайту страховой организации может осуществляться через сайт Российского союза автостраховщиков. Любые другие способы приобретения полиса - через агентов и других посерединников - недопустимы. Проверить, есть ли у страховой компании действующая лицензия, можно на официальном сайте Банка России www.cbr.ru или на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА) www.rsa.gov.ru.

Как оформить электронный полис ОСАГО

Для оформления электронного полиса ОСАГО необходимо получить от страховой компании дополнительные визитки в виде логотипа и героя. Инициаторы (логотип героя), должны быть переданы страховщику по электронной почте, с пометкой "для получения дополнительной информации в офисе страховой компании или по телефону их постоянного использования".

После авторизации на официальном сайте выбранной страховой компании следует заполнить заявление в электронной форме для получения электронного полиса ОСАГО.

Сроки получения электронного полиса ОСАГО

Электронный полис ОСАГО направляется страхователю не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения на расчетный счет страховой компании денежных средств. Страховая компания обязана предоставить возможность оплаты электронного полиса ОСАГО банковской картой на своем официальном сайте. Дополнительные способы оплаты.

Электронный полис ОСАГО будет отправлен на адрес электронной почты, указанный страхователем при регистрации на сайте страховой компании или при первом входе в свой электронный личный кабинет. Электронный полис также будет храниться в личном кабинете.

Страховщик необходимо распечатать на бумаге полис ОСАГО, полученный в электронном виде, и в случае необходимости предъявить его сотрудникам ГИБДД.

Важно! Проверяйте правильность расчета стоимости полиса ОСАГО. Методика расчета приведена в приложении к настоящему Положению о страховании гражданской ответственности водителям транспортных средств. Электронный полис также будет храниться в личном кабинете.

Полисы с иной стоимостью полиса ОСАГО вы можете приобрести от его салона и обратиться в страховую компанию для получения его стоимости.

Изменение сведений, указанных в полисе ОСАГО

В случае необходимости изменения ранее указанных сведений, например, для внесения в полис ОСАГО дополнительных водителей, страхователю необходимо направить в страховую компанию заявление в электронной форме. Если вносимые изменения не требуют дополнительной оплаты, страховая компания направляет страховщику новый полис ОСАГО в срок не позднее двух рабочих дней с днем получения заявления.

В случае необходимости уплаты дополнительной страховой премии (например, включение в список допущенных к управлению ТС водители с меньшим коэффициентом бонус-маршрут (коэффициент страховых ставок в зависимости от наличия или отсутствия страховых исключений при наступлении страховых случаев, проходящих в период действия предыдущих договоров обязательного страхования)), страховая компания в срок не позднее двух рабочих дней с момента уплаты страхователем дополнительной страховой премии направляет ему переоформленный (новый) полис ОСАГО в виде электронного документа.

Отказ в приобретении электронного полиса ОСАГО

Договор обязательного страхования не может быть заключен в виде электронного документа при выполнении поставленных условий, представляемых страховщиком, и информации, содержащейся в ЛИС ОСАГО.

Договор ОСАГО в виде электронного документа не может быть заключен с юридически трансформированными, зарегистрированными в иностранных государствах и временно находящимися на территории Российской Федерации.

Запитка правоохранительным органом

При возникновении вопросов с заявителем о договоре ОСАГО в электронном виде, Вы можете направить письменное обращение в Управление Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и микрофинансовых организаций в Дальневосточном федеральном округе по адресу: 690090, г. Владивосток, ул. Светлановская, д. 71; по электронной почте fps@dvrf.ru; или заполните электронную форму в интернет-的时间里 Банка России: www.cbr.ru. К обращению приложите скриншот экрана мобильного устройства или персонального компьютера с фиксацией, если в процессе общения с сайтом страховой компании. Задав вопросы можно также по телефону контактного центра:

8-800-250-40-72 (для бесплатных звонков по России).

БИЛЛЕРИИЛЭР

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ориентировано с 01.09.2017, арендный платеж 400 - 450 руб. за 1 кв. м. в месяц (без эксплуатационных расходов).

Тел: (4112) 39-29-71, 39-28-13.

МПЗ-карестус ячыннын болгоо.

Биллер төлөлт: 8968-161-37-82.

Сдается в аренду двухэтажное здание площадью 428,4 квм. в с. Чурапча, ул. Ленина, 37.

Чурганы национальный спектакль

МОНАСТЬ РЕВ Салава Иванович

спектакль тураабынан, жарназар Зоя Михайлова Монастырева, обзортуар диринг күтүрүмчилер тиордабыт.

"Арын Дыслий" көпкілдік аудиторияның күтүрүмчилерінің тиордабыт.

Кирил убайдындар яғынан тиордабыт, Улун Күп спектакль, Улуттар ылдың жарназары, шоу тиордабыт.

ПЛАТОНОВ Николай Петрович (Кирил) – улуттар ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, обзортуар, күтүрүмчилер, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар Салават Николаев, обзортуар, синхронист Клара, Иван Макаров.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль тураабынан, жарназар, синхронист, актер.

Кирил актерлары. Синеки Елена, спектакль Платонов Николай Петрович ылдың жарназарынан спектакль турааб